

SKUPŠTINA OPŠTINE

L O P A R E

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE LOPARE

Bró j: 14

Datum: 19.08.1985.gódi ne

Glasnik izdaje Skupština opštine Lopare, a
uroduje ga Stručna služba Skupštine opštine Lopare.

Glasnik izlazi po potrebi.

S A D R Ž A J

1. SAOPŠTENJE SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U SRBIH, FILIJALA TUZLA,
2. ODLUKA O UVODJENJU SAMODOPRINOSA ZA SELO LUKAVICA,
3. SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNIVANJU SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE LOPARE,
4. STATUT SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE LOPARE,
5. RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE SEKRETARA UDRUŽENJA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA TUZLA,
6. ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU ZAMJENE ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽE OPŠTINA LOPARE.

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA
U SRBIH - FILIJALA T U Z L A

Služba društvenog knjigovodstva u SRBiH - Filijala Tuzla, u cilju primjene odredaba čl. 12. i 15. Dogovora o društvenom usmjeravanju rasporedjivanja čistog dohotka i raspodjele sredstava za lične dohotke i zajedničku potrošnju radnika u 1985. godini izdaje sljedeće

S A O P Š T E N J E

Indeks prosječno ostvarenog ličnog dohotka po radniku /mjesečni prosjek/ u privredi opštine Lopare u periodu - januar - juni 1985. godine u odnosu na isti period 1984. godine iznosi 165,3.

Tuzla, 19.08.1985. godine

Broj: 11308

DIREKTOR,
Ilija Brekalč, s.r.

Na osnovu člana 13. Zakona o samodoprinosu
/"Službeni list SRJ", broj 33/77 i člana 30. Statuta
Mjesne zajednice Lukavica, Savjet Mjesne zajednice Lukavica
na sjednici održanoj od 07.1985. godine, d o n o s i

O UVEDENJU SAMODOPRINOSA ZA SELO LUKAVICU

Član 1.

Samodoprinos se uvodi za selo Lukavicu u vreme-
nu od 1. godine i to: po izvršenom razrezu za čitaonicu,
pokrp. puta kroz selo i propuste. Od 01.07.1985. do 01.07.
1986. godine.

Član 2.

Samodoprinos se uvodi za izgradnju čitaonice u
ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, za puteve kroz selo
u izgradnji propusta u selu Lukavica u iznosu od 423.000
dinara, što ukupno radovi iznose 1.923.000 dinara.

Član 3.

Samodoprinos se uvodi u novcu po izvršenom raz-
rezu za 1. godinu isto: 5.000,00 dinara do 36.000,00 dinara
za čitaonicu, u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 dinara za
puteve i propuste, a u radnoj snazi po dva radna dana, a
vrijednost radnog dana iznosi 2.000,00 dinara po svakoj
spesobnoj radnoj snazi.

Član 4.

Doprinos u fizičkoj radnoj snazi uvodi se po 2
radna dana za jednu godinu od 1.07.1985. do 1.07.1986.
godine po radno sposobnom obvezniku koji ga je dužan odraditi
na čitaonici ili na nekom drugom objektu od navedenih u
članu 2. u Lukavici iz člana 2. ove odluke i to u vrijeme
koje će mu se odrediti rješenjem Mjesne zajednice Lukavica
u skladu sa potrebama. Normu radnog dana utvrdiće režijski
odbor za izgradnju objekata. Udaljenije poslove na objektima
iz člana 2. ove Odluke obavezi u fizičkoj radnoj snazi pod-
liježe sva sposobna radna snaga od 18 godina od 60 godina
muškarci, odnosno do 55 godina starosti žene.

Član 5.

Lica zaposlena van područja Lukavice, a koja
imaju zemlju u Lukavici podliježu obavezi iz člana 3. i 4.
ove odluke.

Član 6.

Обраčun i uplata sa samodoprinosu iz člana 3. i
4. ove odluke vršiće isplatioci na lični račun Mjesne zajed-
nice Lukavica kod službe društvenog knjigovodstva Lopara.

Razrez i naplatu samodoprinosa iz člana 3. 4. i 5. ove odluke vršit će opštinska uprava za društvene prihode Skupštine opštine Lopare po postupku za razrez i naplatu doprinosa i poreza iz ličnog dohotka.

Član 7.

Sredstva samodoprinosa trošiće se prema finansijskom planu i programu rada Mjesne zajednice Lukavica po godinama za koje se uvodi samodoprinosa.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu trećeg dana po objavljivanju u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Mjesna zajednica Lukavica

PREDSJEDNIK
SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE

Broj: 25/85
Datum: 06.07.1985.godine

Blagoje Popović, s.r.

Na osnovu čl. 54 i 55. Ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, člana 55. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. list SRBiH", broj 39/84), a člana 19. Zakona o dječijoj zaštiti ("Sl. list SRBiH", broj 39/84) radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama, zemljoradnici u organizacijama u kojima udružuju rad i sredstva rada, radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana, radni ljudi koji ličnim radom samostalno u vidu zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, korisnici penzija i ostali građani i radnici u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite sa područja opštine Lopare zaključuju

SAMOUPRAVNI SPORAZUM

o osnivanju Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

U cilju ostvarivanja organizovane društvene djelatnosti usmjerene na obezbjeđivanje socijalne sigurnosti radnih ljudi i građana koji se nadju u stanju socijalne potrebe i organizovane društvene brige o djeci i obezbjeđivanju približno jednakih uslova za svestran razvoj njihove ličnosti, radnici preko osnovnih i drugih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, zemljoradnici preko organizacija u kojima udružuju rad i sredstva rada, odnosno preko mjesnih zajednica, radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost sredstvima u svojini građana, radni ljudi koji ličnim radom u vidu zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i korisnici penzija, preko svojih delegacija, ostali građani preko mjesnih zajednica (u daljem tekstu: korisnici usluga) i radnici u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite - preko organizacija u kojima su zasnovali radni odnos (u daljem tekstu: davaoci usluga) osnivaju Samoupravnu interesnu zajednicu socijalne i dječije zaštite Lopare (u daljem tekstu: Zajednica) u okviru i preko koje, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obezbjeđuju materijalne i druge uslove za obezbjeđivanje socijalne sigurnosti radnih ljudi i građana koji se nadju u stanju socijalne potrebe, i uslove za smještaj, njegu, vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, obezbjeđuju odgovarajuće oblike socijalne i dječije zaštite, ostvaruju slobodnu razmjenu rada razmopravno i zajednički na samoupravnim osnovama odlučuju o ostvarivanju socijalne i dječije zaštite, utvrđuju politiku razvoja socijalne i dječije zaštite i ostvaruju i druge lične i zajedničke potrebe i interese.

Korisnici i davaoci usluga (u daljem tekstu: osnivači) osnivaju Zajednicu za područje opštine Lopare, na kome se, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obezbjeđuje zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Član 2.

Zajednica ima svojstvo pravnog lica, sa potpunom odgovornošću.

Za obaveze Zajednica odgovara svom svojim sredstvima. Sjedište Zajednice je u Loparama.

Član 3.

Djelatnost Zajednice je od posebnog društvenog interesa.

Član 4.

Radi ostvarivanja načela uzajamnosti i solidarnosti u oblasti socijalne i dječije zaštite, učešća u utvrđivanju i sprovođenju politike razvoja socijalne i dječije zaštite, obezbjeđivanja sredstava za dodatak na djecu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te pomaganja bržeg razvoja socijalne i dječije zaštite, Zajednica sa drugim samoupravnim interesnim zajednicama socijalne i dječije zaštite sa teritorije Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), osniva Savez samoupravnih interesnih zajednica socijalne i dječije zaštite Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez zajednica).

II DJELATNOST ZAJEDNICE

Član 5.

Radi što neposrednijeg ostvarivanja svojih samoupravnih prava, potreba i interesa osnivači u Zajednici utvrđuju vrstu i obim ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite, a naročito:

1) na samoupravnim osnovama utvrđuju politiku razvoja i unapređivanja socijalne i dječije zaštite,

2) obezbjeđuju jednake uslove za ostvarivanje socijalne sigurnosti radnih ljudi i građana kada se nadju u stanju socijalne potrebe i jednake uslove za svestran, slobodan stvaralački razvoj djece na osnovama uzajamnosti i solidarnosti u skladu sa potrebama i materijalnim mogućnostima,

3) utvrđuju uslove, kriterije i prioritete za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata za smještaj djece predškolskog uzrasta,

4) utvrđuju uslove, kriterije i prioritete za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata za smještaj korisnika socijalne zaštite,

5) utvrđuju mjerila i kriterije za ostvarivanje slobodne razmjene rada i ostvaruju slobodnu razmjenu rada sa organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama koji u svojim programima rada imaju u sadržaju socijalnu i dječiju zaštitu,

6) odlučju o obimu sredstava neophodnih za ostvarivanje ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite,

7) utvrđuju uslove i kriterije za sticanje i korišćenje prava na oblike socijalne zaštite iz člana 25. Zakona o socijalnoj zaštiti i prava na oblike dječije zaštite iz člana 10.

stav 1. tačka 1,2. i 3. Zakona o dječijoj zaštiti,

8) utvrđuju kriterije i mjerila za cijenu usluga za korisnike socijalne zaštite smještenih u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i za cijenu usluga koju plaćaju roditelji za pojedine oblike dječije zaštite u skladu sa Zakonom,

9) utvrđuju uslove, mjerila i kriterije za subvencioniranje troškova za pojedine oblike dječije zaštite,

10) utvrđuju normative kadrovske i materijalno-tehničke opremljenosti organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,

11) odlučuju o osnivanju organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite u skladu sa zakonom,

12) organizuju obavljanje poslova na ostvarivanju prava na dodatak na djecu i prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i prava na jednokratne pomoći u oblasti socijalne zaštite,

13) odlučuju o saradnji sa drugim zajednicama, organizacijama i organima,

14) vrše samoupravno sporazumijevanje sa drugim samoupravnim interesnim zajednicama i organizacijama od interesa za razvoj i unapredjivanje socijalne i dječije zaštite,

15) obezbjeđuju uslove za unapredjenje informativne djelatnosti u cilju blagovremenog i potpunijeg informisanja osnivača i javnosti u cjelini o pitanjima socijalne i dječije zaštite,

16) odlučuju o načinu obavljanja stručnih, upravnih, finansijskih i administrativnih poslova za potrebe Zajednice i njenih samoupravnih organa,

17) odlučuju o ostvarivanju i drugih ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite u skladu sa zakonom, ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

III SAMOUPRAVLJANJE U ZAJEDNICI

Član 6.

Osnivači Zajednice ostvaruju samoupravljanje u Zajednici ličnim izjašnjavanjem na zborovima, referendumom i drugim oblicima ličnog izjašnjavanja, preko svojih delegata i delegacija u Skupštini Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Samoupravnim sporazumom i Statutom.

Član 7.

Poslovima Zajednice upravlja Skupština Zajednice obrazovana na delegatskom principu.

Član 8.

Skupštinu Zajednice čine delegati koji se biraju iz delegacija korisnika usluga i delegacija davaoca usluga.

Član 9.

Skupština Zajednice ima kolegijalne izvršne organe (izvršni odbor i druge odbore i komisije).

Članovi organa iz prethodnog stava biraju se iz reda delegata u Skupštini Zajednice.

Sastav, izbor, ovlaštenja, djelokrug i način rada organa iz stava 1. ovog člana uređuje se Statutom Zajednice.

Član 10.

Radi ostvarivanja i zaštite svojih samoupravnih prava i interesa osnivači Zajednice ostvaruju samoupravnu radničku kontrolu neposredno preko organa upravljanja Zajednice i preko posebnog organa - samoupravne radničke kontrole.

1. Skupština Zajednice

Član 11.

Organ upravljanja u Zajednici je Skupština Zajednice.

Bliže odredbe o sastavu delegata u Skupštini Zajednice (stalnih i promjenljivih) uređuje se Statutom Zajednice.

Član 12.

Skupština Zajednice ima dva vijeća:

- 1) Vijeće korisnika usluga, i
- 2) Vijeće davaoca usluga.

Skupština Zajednice ima ukupno 31 delegat, od toga Vijeće korisnika usluga 23, a Vijeće davaoca usluga 8 delegata.

Mandat delegata u Skupštini Zajednice traje četiri godine. Niko ne može više od dva puta uzastopno biti biran za delegata u Skupštinu Zajednice.

Član 13.

Skupština Zajednice bira predsjednika i potpredsjednika
Skupština Zajednice ima Izvršni odbor kao njen izvršni organ i odgovarajuće odbore, odnosno komisije kao svoja radna tijela.

Vijeća biraju predsjednika i potpredsjednika vijeća.

Vijeća, za obavljanje određenih poslova, biraju svoje odbore i komisije.

Mandat, prava i obaveze predsjednika i potpredsjednika Skupštine i vijeća, kao i odbora i komisija utvrđuje se Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Član 14.

Odlukom Skupštine Zajednice o izbornim jedinicama i izboru delegata utvrđuju se delegacije koje biraju samostalno jednog ili više delegata, a koje zajedno sa drugim delegacijama biraju zajedničkog delegata.

Član 15.

Skupština Zajednice na zajedničkoj sjednici vijeća vrši naročito sljedeće poslove:

- 1) donosi Statut Zajednice,
- 2) utvrđuje prijedlog samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice,
- 3) proglašava zaključenim samoupravni sporazum o osnovama plana Zajednice u skladu sa zakonom,
- 4) donosi odluku o pripremanju i donošenju plana Zajednice,
- 5) donosi dugoročni, srednjoročni i godišnji plan Zajednice,
- 6) uređuje međusobne odnose, prava, obaveze i odgovornosti korisnika usluga i davaoca usluga u ostvarivanju, pružanju i provodjenju socijalne i dječije zaštite,
- 7) pokreće inicijative i učestvuje u zaključivanju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma kojima se uređuju društveno-ekonomski odnosi u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 8) donosi finansijski plan i utvrđuje završni račun Zajednice te odlučuje o raspodjeli sredstava u skladu sa Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice,
- 9) razmatra izvještaje o radu i poslovanju, te razmatra prijednoge i zaključke vijeća Skupštine Zajednice,
- 10) stara se o javnosti rada i informisanja osnivača i šire zajednice,
- 11) odlučuje o obimu i visini prava i načinu korištenja sredstava za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne i dječije zaštite i drugih prava utvrdjenih Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Saveza zajednica,
- 12) utvrđuje stopu doprinosa za socijalnu i dječiju zaštitu nakon prethodnog izjašnjavanja delegacija korisnika usluga i davaoca usluga i uz saglasnost Skupštine opštine Lopare.
- 13) uređuje stopu doprinosa za dodatak na djecu i jednokratnu pomoć za opremu novorodjenog djeteta na jedinstvenim osnovama utvrdjenim u okviru Saveza zajednica,
- 14) odlučuje o osnivanju organizacija socijalne i dječije zaštite u skladu sa zakonom,
- 15) imenuje i razrješava sekretara Zajednice i druga lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
- 16) zaključuje samoupravni sporazum o međusobnim pravima obavezama i dogovornostima Zajednice i radne zajednice koja obavlja stručne, upravne, finansijske i administrativne poslove za Zajednicu,
- 17) organizuje obavljanje poslova na ostvarivanju prava na dodatak na djecu, jednokratnu pomoć za opremu novorodjenog djeteta i jednokratnu pomoć korisnicima socijalne zaštite,
- 18) obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, drugim propisima, ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

O pitanjima koja nisu utvrdjena ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice odlučuje Skupština Zajednice na zajedničkoj sjednici Vijeća.

Skupština Zajednice može punovažno raditi na zajedničkoj sjednici kada je prisutna većina od ukupnog broja delegata svakog vijeća

2. Vijeća Skupštine Zajednice

Član 17.

Vijeća Skupštine Zajednice na odvojenim sjednicama ravnopravno:

1) utvrđuju uslove, kriterije i prioritete za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata za smještaj korisnika socijalne zaštite i za smještaj djece predškolskog uzrasta,

2) utvrđuju mjerila i kriterije za ostvarivanje slobodne razmjene rada i odlučuju o društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima koji se primjenjuju u odnosima Zajednice i organizacije udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite

4) utvrđuju kriterije i mjerila za cijenu usluga za korisnike socijalne zaštite smještene u organizacije udruženog rada socijalne zaštite i cijenu usluga za pojedine oblike dječije zaštite u skladu sa zakonom,

5) Razmatraju i utvrđuju mjere i aktivnosti za razvoj i unapredjenje socijalističkih samoupravnih društveno ekonomskih odnosa u oblasti socijalne i dječije zaštite,

6) odlučuju i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa saglasno zakonu, ovom Samoupravnom sporazumu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Odluke, odnosno drugi akti i zaključci saglasno prethodnom stavu smatraju se donesenim ako su usvojeni u istovjetnom tekstu u svakom vijeću.

Ukoliko odluke, drugi akti i zaključci nisu usvojeni u istovjetnom tekstu u svakom vijeću, obrazuje se zajednička komisija sa jednakim brojem predstavnika vijeća radi usaglašavanja spornih pitanja. Komisija je dužna u roku od 3 dana dati prijedlog za rješenje spornog pitanja.

Ako se istovjetna odluka ne donese ni na ponovljenim sjednicama vijeća, pitanje o kojem se nije mogla donijeti odluka skida se sa dnevnog reda i ne može se o tom pitanju raspravljati prije isteka roka od 3 mjeseca od dana skidanja tog pitanja sa dnevnog reda.

Član 18.

Vijeće korisnika usluga samostalno:

1) odlučuje o obrazovanju radnih tijela Vijeća,

2) donosi poslovnik o radu Vijeća, ako rad Vijeća nije uredjen drugim aktom,

3) bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

4) proučava stanje, pojave i kretanja u oblasti socijalne i dječije zaštite

5) donosi svoj program rada,

6) razmatra i druga pitanja saglasno ovom Samoupravnom sporazumu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Član 19.

Vijeće davaoca usluga samostalno:

- 1) proučava stanje, pojave i kretanja u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 2) predlaže normative kadrovske i materijalno-tehničke opremljenosti organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,
- 3) predlaže osnivanje organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,
- 4) bira predsjednika i potpredsjednika Vijaća,
- 5) odlučuje o obrazovanju radnih tijala Vijaća,
- 6) donosi poslovnik o svom radu, ako rad Vijaća nije uredjen drugim aktom,
- 7) raspravlja i o drugim pitanjima saglasno ovom Samoupravnom sporazumu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

3. Delegati i delegacije

Član 20.

Delegati koji su izabrani u Skupštinu Zajednice vrše svoju funkciju u okviru zakona, ovog Samoupravnog sporazuma, Statuta i drugih samoupravnih opštih akata Zajednice.

Delegati u Skupštini Zajednice obezbjedjuju izjašnjavanje delegacija o svim pitanjima o kojima se odlučuje, razmatra i raspravlja u samoupravnim organima Zajednice.

Prava, dužnosti i odgovornosti delegacija i delegata u Skupštini Zajednice utvrđuje se Statutom Zajednice.

4. Sekretar Zajednice

Član 21.

Zajednica ima sekretara.

Sekretara imenuje Skupština zajednice u skladu sa društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike.

Bliže odredbe o uslovima, imenovanju i djelokrugu sekretara Zajednice utvrđuje se Statutom Zajednice.

IV PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

Član 22.

Polazeći od neposrednih i trajnih interesa korisnika i davaoca usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite, Zajednica u skladu sa opštim propisima i privrednim i društvenim razvojem predviđenim društvenim planovima Republike i opštine Lopare, na principima samoupravnog sporazumijevanja donosi srednjoročni i dugoročni plan razvoja socijalne i dječije zaštite.

Srednjoročni i dugoročni plan se donosi za period utvrđen zakonom.

Član 23.

Planom razvoja Zajednice utvrđuje se naročito:

- 1) ciljevi i zadaci od zajedničkog interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 2) mjere i aktivnosti u izvršavanju politike socijalne i dječije zaštite,
- 3) osnovni pravci i prioriteti u realizaciji utvrđjene politike u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 4) obim sredstava i osnovne namjene za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba i interesa,
- 5) smjernice i okvirne mjere koje treba da utvrede organi Zajednice za realizaciju plana,
- 6) odgovornost svih učesnika za realizaciju plana.

Član 24.

U Zajednici se donosi:

- 1) srednjoročni plan,
- 2) dugoročni plan, i
- 3) godišnji program realizaciji tekućeg srednjoročnog plana (program djelatnosti).

V STRUCNA SLUŽBA

Član 25.

Za obavljanje stručnih, upravnih, finansijskih i administrativnih poslova Zajednica ima Stručnu službu.

Stručnu službu osniva Skupština Zajednice.

Stručna služba se organizuje kao radna zajednica.

Medjusobna prava, obaveze i odgovornosti Zajednice i Radne zajednice Stručne službe regulišu se samoupravnim sporazumom.

VI FINANSIRANJE I FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 26.

Sredstva za finansiranje djelatnosti Zajednice obezbjeđuju se na načelima uzajamnosti i solidarnosti doprinosom iz ličnih dohodaka saglasno Zakonu, društvenom dogovoru o ostvarenju politike i sredstava za finansiranje opštih društvenih i zajedničkih potreba i programa razvoja socijalne i dječije zaštite.

Obezbjedjivanje sredstava za određene vidove dječije zaštite vrši se samoupravnim sporazumom o zajedničkim jedinstvenim kriterijima za obezbjedjivanje sredstava kojeg Zajednica zaključuje u okviru Republike.

Član 27.

Medjusbobni odnosi u slobodnoj razmjeni rada i sticanja dohotka organizacija socijalne zaštite i dječije zaštite na tim osnovama uređuju se samoupravnim sporazumom o odnosima u ostvarivanju slobodne razmjene rada koji zaključuju Zajednica i organizacija udruženog rada socijalne, odnosno dječije zaštite u skladu sa srednjoročnim planom Zajednice.

Član 28.

Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice bliže se uređuju pitanja obezbjedjivanja i korišćenja sredstava Zajednice.

VII JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 29.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada i informisanje delegacija i delegata ostvaruje se obavještavanjem javnosti, delegacija i delegata o radu Zajednice i njenih organa, blagovremenim dostavljanjem materijala o kojima se raspravlja i odlučuje u Skupštini Zajednice, podnošenjem izvještaja o radu Skupštine Zajednice i izvršenju programa djelatnosti, objavljivanjem samoupravnih opštih akata, omogućavanjem da sredstva javnog informisanja mogu pratiti rad Zajednice.

Način ostvarivanja javnosti rada i informisanja delegacija i delegata bliže se uređuje Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

VIII DONOŠENJE SAMOUPRAVNIH OPŠTIH AKATA

Član 30.

Nacrt Statuta Zajednice utvrđuje Izvršni odbor Skupštine i dostavlja ga delegacijama korisnika usluga i delegacijama davaoca usluga radi izjašnjavanja i stavljanja primjedaba i prijednoga u roku od 30 dana.

Prijedlog Statuta Zajednice utvrđuje Izvršni odbor Skupštine nakon pribavljenih mišljenja, prijedloga i primjedaba i dostavlja Skupštini Zajednice na razmatranje i usvajanje.

Uz prijedlog Statuta dostavljaju se i mišljenja, primjedbe i prijedlozi koje Izvršni odbor Skupštine Zajednice nije ugradio u Prijedlog Statuta sa obrazloženjem.

Član 31.

Statut Zajednice potvrđuje Skupština opštine Lopare.

Član 32.

Druge samoupravne opšte akte i način njihovog donošenja utvrđuje se Statutom Zajednice.

Član 33.

Statut i drugi samoupravni opšti akti zajednice ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Samoupravnim sporazumom.

Član 34.

Samoupravni opšti akti Zajednice stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na način utvrđen Statutom Zajednice.

IX ODNOSI ZAJEDNICE PREMA DRUŠTVENO-POLITIČKOJ ZAJEDNICI, DRUŠTVENO-POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SAMOUPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

Član 35.

U cilju daljeg razvoja socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa i daljeg podruštvljavanja odnosa u oblasti socijalne i dječije zaštite u procesu pripremanja i izgradnje stavova, usaglašavanja i iskazivanja zajedničkih i opštih društvenih interesa u radu Skupštine Zajednice obezbjeđuje se učestvovanje društveno-političke zajednice, društveno-političkih organizacija drugih samoupravnih organizacija i zajednica.

Član 36.

Skupština Zajednice i njeni izvršni organi ostvaruju saradnju sa Skupštinom opštine Lopare i njenim izvršnim organima u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa u ostvarivanju socijalne i dječije zaštite.

Skupština Zajednice podnosi Skupštini opštine Lopare godišnji izvještaj o sprovođenju politike, socijalne i dječije zaštite i o drugim pitanjima kada to zahtjeva Skupština opštine Lopare.

X OPŠTENARODNA ODBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA

Član 37.

Foslovima priprema za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu u Zajednici upravlja Skupština Zajednice.

Skupština Zajednice naročito:

- 1) utvrđuje jedinstvenu politiju sprovođenja priprema za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu,
- 2) usmjerava i koordinira rad na pripremama za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu,
- 3) obrazuje organ za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu,
- 4) odlučuje o finansiranju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite,
- 5) donosi plan mjera i aktivnosti za sprečavanje nastajanja vanrednih prilika i plan mjera i aktivnosti društvene samozaštite,

6) donosi opšta akata iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite,

7) vrši i druge poslove iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite saglasno Zakonu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Član 38.

U slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti, ako se Skupština Zajednice ne može sastati, poslove njene nadležnosti obavlja Izvršni odbor Skupštine Zajednice s tim što je dužan da svoje odluke podnose na potvrdu Skupštini Zajednice čim se ona prvi put sastane.

Ako se ni Izvršni odbor ne može sastati zbog okolnosti iz prethodnog stava, njegove nadležnosti preuzima organ za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu i sekretar Zajednice.

Član 39.

Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice utvrđuju se prava i obaveze Zajednice u vršenju poslova opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare od dana stupanja na snagu ovog Samoupravnog sporazuma, nastavlja sa radom dao Stručna služba. Zajednice i primjenjuje svoje samoupravne opšte akte do njihovog uskladjivanja sa ovim Samoupravnim sporazumom, osim odredaba koje su u suprotnosti sa ovim Samoupravnim sporazumom.

Član 41.

Ovaj Samoupravni sporazum smatra se zaključenim kada ga prihvate osnovne i druge organizacije udruženog rada i radne zajednice, druge samoupravne organizacije i zajednice i mjesne zajednice u koje je udruženo više od polovine radnika, radnih ljudi i građana na području Zajednice.

Ovaj Samoupravni sporazum potvrđuje Skupština opštine Lopare.

Član 42.

Danom stupanja na snagu ovog Samoupravnog sporazuma prestaje da važi Samoupravni sporazum br.5/76.

Član 43.

Ovaj Samoupravni sporazum stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenom glasniku" opštine Lopare.

Samoupravna interesna zajednica
socijalne i dječije zaštite
L o p a r e

POTPISNICI:

Broj:412/85

Datum:15.8.1985.godine

Na osnovu člana 135. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni list SR BiH", broj 39/84), člana 63. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni list SR BiH", broj 39/84) i člana 15 Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare Skupština Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare na sjednici održanoj 2.7. 1985.godine donosi

S T A T U T

Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare utvrđuje se djelatnost Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare (u daljem tekstu: Zajednica), organizacija, djelokrug, postupak i način izbora samoupravnih organa, njihova ovlaštenja i odgovornost, način ostvarivanja samoupravne radničke kontrole nad radom organa, javnost rada i način informisanja o radu samoupravnih organa, način i postupak donošenja samoupravnih opštih i drugih akata, način obezbjedjivanja sredstava za vršenje poslova i zadataka, planiranje i programiranje u Zajednici, zadaci iz opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, način vršenja stručnih, upravnih, finansijskih i administrativnih poslova i druga pitanja od zajedničkog interesa za radnike, radne ljude i građane s područje Zajednice.

Član 2.

Zajednica je osnovana u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba radnika i radnih ljudi i građana u socijalnoj i u dječijoj zaštiti sa teritorije Zajednice, obavljanja poslova i zadataka koji su joj zakonom i drugim propisima društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima stavljeni u nadležnost, kao i uskladjivanja potreba i interesa zajednica socijalne i dječije zaštite na bazi načela uzajamnosti i solidarnosti.

Član 3.

Zajednica vrši svoju djelatnost na osnovu Zakona, Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice, ovog Statuta i drugih samoupravnih opštih akata Zajednice,

Član 4.

Zajednicu su, saglasno Samoupravnom sporazumu o osnivanju Zajednica, osnovali radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama, zemljoradnici u organizacijama u kojima udružuju rad i sredstva rada, radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana, radni ljudi koji ličnim radom samos-

talno u vidu zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, korisnici penzija i ostali građani i radnici u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite sa područja opštine Lopare.

Član 5.

Naziv Zajednice je: "Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite Lopare".

Sjedište Zajednice je u Loparama.

Zajednica se registruje kod nadležnog suda u Tuzli.

Član 6.

Zajednica ima svojstvo pravnog lica, sa potpunom odgovornošću.

U imovinskim i drugim odnosima prema trećim licima Zajednicu zastupa sekretar Zajednice, odnosno lice koje on ovlasti.

Za obaveze zajednica odgovara svim svojim sredstvima.

Član 7.

Djelatnost Zajednice je od posebnog društvenog interesa.

Član 8.

Zajednica ima pečat i štembilj koji sadrži tekst: "Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite Lopare", upisan latinicom i ćirilicom.

Aktom Zajednice odredjuje se broj, oblik i veličina pečata i štembilja i način njihove upotrebe.

Član 9.

Djelatnost Saveza zajednica temelji se na principima ravnopravnosti, uzajamnosti, solidarnosti, zajedništva interesa radnika, radnih ljudi i građana.

Član 10.

Zajednica se može udružiti u okviru Saveza samoupravnih interesnih zajednica socijalne i dječije zaštite Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez zajednica u kojoj se udružuju sredstva za namjene utvrdjene samoupravnim sporazumom.

Samoupravnim sporazumom iz prethodnog stava utvrđuju se naročito: namjena, visina i način udruživanja sredstava, kao i kriteriji i mjerila za korišćenje ovih sredstava.

Član 11.

Sredstva za vršenje poslova i zadataka Zajednice obezbjeđuju se iz doprinosa za socijalnu i dječiju zaštitu, saglasno zakonu i društvenom dogovoru o ostvarivanju politike i sredstava za finansiranje opštih društvenih i zajedničkih potreba.

Član 12.

Rad Zajednice je javan.

II DJELATNOST ZAJEDNICE

Član 13.

Radi što neposrednijeg ostvarivanja svojih samoupravnih prava, potreba i interesa osnivači u Zajednici utvrđuju vrstu i obim ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite, a naročito:

1) na samoupravnim osnovama utvrđuju politiku razvoja i unapređivanja socijalne i dječije zaštite,

2) obezbjeđuju jednake uslove za ostvarivanje socijalne sigurnosti radnih ljudi i građana kada se nadju u stajnju socijalne potrebe i jednake uslove za svestran, slobodan stvaralački razvoj djece na osnovama uzajamnosti i solidarnosti u skladu sa potrebama i materijalnim mogućnostima,

3) utvrđuju uslove, kriterije i prioritete za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata za smještaj djece predškolskog uzrasta,

4) utvrđuju uslove, kriterije i prioritete za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata za smještaj korisnika socijalne zaštite,

5) utvrđuju mjerila i kriterije za ostvarivanje slobodne razmjene rada i ostvaruju slobodnu razmjenu rada sa organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama koji u svojim programima rada imaju u sadržaju socijalnu i dječiju zaštitu,

6) odlučuju o obimu sredstava neophodnih za ostvarivanje ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite,

7) utvrđuju uslove i kriterije za sticanje i korišćenje prava na oblike socijalne zaštite iz člana 25. Zakona o socijalnoj zaštiti i prava na oblike dječije zaštite iz člana 10. stav 1., tačka 1., 2. i 3. Zakona o dječijoj zaštiti,

8) utvrđuju kriterije i mjerila za cijenu usluga za korisnike socijalne zaštite smještenih u organizacijama udruženog rada socijalne zaštite i za cijenu usluga koju plaćaju roditelji za pojedine oblike dječije zaštite, u skladu sa Zakonom,

9) utvrđuju uslove, mjerila i kriterije za subvencioniranje troškova za pojedine oblike dječije zaštite,

10) utvrđuju normative kadrovske i materijalno tehničke opremljenosti organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,

11) odlučuju o osnivanju organizacije udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite u skladu sa zakonom,

12) organizuju obavljanje poslova na ostvarivanju prava na dodatak na djecu i prava na jednokratnu pomoć za opremu novorodjenog djeteta, kao i prava na jednokratne pomoći u oblasti socijalne zaštite,

13) odlučuju o saradnji sa drugim zajednicama, organizacijama i organima,

14) vrše samoupravno sporazumijevanje sa drugim samoupravnim interesnim zajednicama i organizacijama od interesa za razvoj i unapredjivanje socijalne i dječije zaštite,

15) obezbjedjuju uslove za unapredjenje informativne djelatnosti u cilju blagovremenog i potpunijeg informisanja osnivača i javnosti u cjelini o pitanjima socijalne i dječije zaštite,

16) odlučuju o načinu obavljanja stručnih, upravnih, finansijskih i administrativnih poslova za potrebe Zajednice i njenih samoupravnih organa,

17) odlučuju o ostvarivanju i drugih ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite u skladu sa zakonom, ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

III - SAMOUPRAVLJANJE U ZAJEDNICI

Član 14.

Osnivači Zajednice ostvaruju samoupravljanje u Zajednici ličnim izjašnjavanjem na zborovima, referendumom i drugim oblicima ličnog izjašnjavanja, preko svojih delegata i delegacija u Skupštini Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Samoupravnim sporazumom i Statutom.

Član 15.

Poslovima Zajednice upravlja Skupština Zajednice koja ima Vijeće korisnika usluga i Vijeće davalaca usluga.

Skupština zajednice ima ukupno 31 delegata, od toga Vijeće korisnika usluga 23, a Vijeće davalaca usluga 8 delegata.

2. Skupština Zajednice

Član 15.

Poslovima Zajednice upravlja Skupština Zajednice. Skupštinu Zajednice čine delegati izabrani iz delegacija s teritorije za koju je osnovana Zajednica.

Skupština Zajednice u donošenju svojih odluka polazi od načela sporazumjevanja, dogovoranja i usaglašavanja stavova delegata.

Postupak, raspisivanje i provodjenje izbora delegata u Skupštinu Zajednice, kao i utvrđivanje i prestanak mandata delegata u Skupštini Zajednice vrši se po odredbama samoupravnog opšteg akata o izboru delegata u Skupštinu Zajednice i izboru članova njenih organa i tijela, saglasno zakonu i Pravilima SSRN BiH.

Član 16.

Delegati u Skupštini Zajednice su stalni ili promjenljivi.

Član 17.

Mandat delegata traje četiri godine.

Promjenljivi delegati biraju se za pojedinu sjednicu Skupštine Zajednice u zavisnosti od pitanja koja se razmatraju na sjednici Skupštine zajednice.

Član 18.

Delegat ostvaruje u Skupštini Zajednice prava i dužnosti utvrdjene Ustavom, Zakonom Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i drugim samoupravnim opštim aktima.

Delegat je dužan da u Skupštini Zajednice i njenim tijelima radi po smjernicama delegacija koja ga je delegirala.

Član 19.

Delegat u Skupštini Zajednice ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u radu i odlučivanju.

Delegat u Skupštini zajednice koji je izabran u Izvršni odbor, odbor, komisiju ili druga tijela Skupštine Zajednice ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama tih tijela i da učestvuje u radu i odlučivanju.

Delegat je dužan da izvršava zadatke koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Skupština Zajednice, odnosno njeni organi ili tijela.

Član 20.

Delegat u Skupštini Zajednice ima pravo i dužnost da u Skupštini i njenim organima ili tijelima, čiji je član:

1. zastupa stavove i mišljenja delegacije, koja ga je delegirala,
2. učestvuje u pretresanju i odlučivanju na sjednicama,
3. podnosi prijedloge za donošenje samoupravnih opštih i drugih akata i odluka,
4. predlaže pretresanje pitanja koja se odnose na sprovođenje politike u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i mjere za sprovođenje te politike,
5. predlaže zauzimanje stavova po konkretnim pitanjima koja se raspravljaju na sjednicama,
6. traži obavještenja i objašnjenja o pojedinim pitanjima koja će se raspravljati, odnosno koja se raspravljaju na sjednici Skupštine Zajednice i njenih organa i tijela,
7. prati i proučava konkretna pitanja i probleme iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
8. obavještava delegaciju koja ga je izabrala u Skupštinu Zajednice o pitanjima koja će se raspravljati i o odlukama i zaključcima koje donosi Skupština Zajednice,
9. pokreće inicijative za rješavanje drugih pitanja iz djelatnosti Zajednice.

Član 21.

Delegat koji je iz opravdanih razloga spriječen da prisustvuje sjednici Skupštine Zajednice ili njenih organa i tijela čiji je član, ili iz odredjenog razloga treba u toku rada da napusti sjednicu, dužan je da o tome blagovremeno obavijesti predsjednika, radi pravdanja izostanka, odnosno dobijanja odobrenja za odustvovanje sa sjednice.

Ako delegat neopravdano izostane sa sjednice Skupštine Zajednice ili njenih organa ili tijela, Skupština Zajednice će o tome obavijestiti delegaciju koja ga je delegirala.

Član 22.

Delegat u Skupštini Zajednice ima pravo da prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora, odbora, komisija i drugih tijela Skupštine Zajednice i kad nije njihov član i da učestvuje u njihovom radu, bez prava odlučivanja.

Član 23.

Delegat u Skupštini Zajednice, koji za vrijeme rada u Skupštini Zajednice ili njenim organima ili tijelima, ne ostvaruje lični dohodak u organizaciji udruženog rada, radnoj zajednici i drugoj organizaciji i zajednici, ima pravo na naknadu ličnog dohotka.

Delegat u Skupštini Zajednice ima pravo na naknadu putnih troškova (troškovi prevoza i dnevnica) kada vrši dužnost delegata u Skupštini Zajednice i njenim organima i tijelima, saglasno samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Član 24.

Delegat ima pravo da bude redovno obavještavan o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja funkcije delegata.

Informisanje delegata vrši se blagovremeno dostavom materijala o kojima se raspravlja u Skupštini Zajednice, neposrednim upoznavanjem u toku rada Skupštine i njenih organa i tijela, davanjem odgovora na postavljena pitanja i na drugi pogodan način.

Član 25.

Delegat u Skupštini Zajednice stiče pravo i dužnost delegata verifikacijom mandata.

Član 26.

Delegatu u Skupštini Zajednice prestaje mandat i prije isteka vremena za koje je delegiran:

- 1) podnošenjem ostavke,
- 2) opozivom,
- 3) prestankom svojstva delegata u delegaciji

koja ga je delegirala.

Član 27.

Delegatu u Skupštini Zajednice, koji je podnio ostavku, mandat prestaje danom kada Skupština Zajednice uvaži ostavku.

Delegatu u Skupštini Zajednice koji je opozvan, mandat prestaje danom kada Skupština Zajednice utvrdi da je opoziv izvršen.

Član 28.

Delegat u Skupštini Zajednice može podnijeti ostavku na funkciju delegata u Skupštini Zajednice i ima pravo da je obrazloži.

Ostavka se podnosi prismo predsjedniku Skupštine Zajednice.

Član 29.

U slučaju prijevremenog prestanka mandat stalnog delegata u Skupštini Zajednice, na njegovo mjesto delegacija bira novog delegata.

Član 30.

Skupština Zajednice bira iz reda delegata predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Predsjednik predstavlja Skupštinu, saziva i predsjedava sjednicom, uskladjuje rad Skupštine, Izvršnog odbora, odbora i komisija i vrši i druge poslove koji su mu zakonom, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima i zaključcima stavljani u nadležnost.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje potpredsjednik.

Član 31.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine Zajednice biraju se na jednu godinu i mogu biti birani još jedanput uzastopno na istu funkciju.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine Zajednice ne mogu biti iz iste delegacije.

Član 32.

Mandat predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine Zajednice može prestati i prije isteka mandata i iz sljedećih razloga:

1) ako svojim radom povrijedi odredbe Statuta i drugih samoupravnih opštih akata Zajednice,

2) ako svojim radom nanese Zajednici štetu u većem ovimu ili usljed toga mogla nastupiti takva šteta.

Član 33.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine Zajednice mogu podnijeti ostavku na svoju funkciju. Ostavka se podnosi pismeno.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine Zajednice dužan je da vrši svoju funkciju do izbora novog predsjednika, odnosno potpredsjednika.

Član 34.

Skupština Zajednice na zajedničkoj sjednici vijeća vrši naročito sljedeće poslove:

- 1) donosi Statut Zajednice,
 - 2) utvrđuje prijedlog samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice,
 - 3) proglašava zaključenim samcupravni sporazum o osnovama plana Zajednice u skladu sa Zakonom,
 - 4) donosi odluku o pripremanju i donošenju plana Zajednice,
 - 5) donosi dugoročni, srednjoročni i godišnji plan Zajednice,
 - 6) uredjuje medjusobne odnose, prava, obaveze i odgovornosti korisnika usluga i davaoca usluga u ostvarivanju, pružanju i provodjenju socijalne i dječije zaštite,
 - 7) pokreće inicijative i učestvuje u zaključivanju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma kojima se uredjuju društveno ekonomski odnosi u oblasti socijalne i dječije zaštite,
 - 8) donosi finansijski plan i utvrđuje završni račun Zajednice, te odlučuje o raspodjeli sredstava u skladu sa Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice,
 - 9) razmatra izvještaje o radu i poslovanju, te razmatra prijedloge i zaključke vijeća Skupštine Zajednice,
 - 10) stara se o javnosti rada i informisanja osnivača i šire zajednice,
 - 11) odlučuje o obimu i visini prava i načinu korištenja sredstava za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne i dječije zaštite i drugih prava utvrđenih Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Saveza zajednica,
 - 12) utvrđuje stopu doprinosa za socijalnu i dječiju zaštitu nakon prethodnog izjašnjavanja delegacija korisnika usluga i davaoc usluga i uz saglasnost Skupštine opštine Lopare,
 - 13) uredjuje stopu doprinosa za dodatak na djecu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta na jedinstvenim osnovama utvrđenim u okviru Saveza zajednica,
 - 14) odlučuje o osnivanju organizacija socijalne i dječije zaštite u skladu sa zakonom,
 - 15) imenuje i razrješava sekretara Zajednice i druga lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
 - 16) zaključuje samoupravni sporazum o medjusobnim pravima obavezana i odgovornostima Zajednice i radne zajednice koja obavlja stručne, upravne, finansijske i administrativne poslove za Zajednicu,
 - 17) organizuje obavljanje poslova na ostvarivanju prava na dodatak na djecu, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i jednokratnu pomoć korisnicima socijalne zaštite,
 - 18) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice,
- O pitanjima koja nisu utvrđena ovim Samoupravnim sporazumom, Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice odlučuje Skupština Zajednice na zajedničkoj sjednici Vijeća.

Član 35.

Vijeće korisnika usluga samostalno:

- 1) odlučuje o obrazovanju radnih tijela Vijeća,
- 2) donosi poslovnik o radu Vijeća, ako rad Vijeća nije uredjen drugim aktom,
- 3) bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- 4) proučava stanje, pojave i kretanja u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 5) donosi svoj program rada,
- 6) razmatra i druga pitanja saglasno ovom Samoupravnom sporazumu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Član 36.

Vijeće davaoca usluga samostalno:

- 1) proučava stanje, pojave i kretanja u oblasti socijalne i dječije zaštite,
- 2) predlaže normative kadrovske i materijalno-tehničke opremljenosti organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,
- 3) predlaže osnivanje organizacija udruženog rada socijalne zaštite i dječije zaštite,
- 4) bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- 5) odlučuje o obrazovanju radnih tijela Vijeća,
- 6) donosi poslovnik o svom radu, ako rad Vijeća nije uredjen drugim aktom,
- 7) raspravlja i o drugim pitanjima saglasno ovom Samoupravnom sporazumu, Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

3. Izvršni odbor Skupštine

Član 37.

Izvršni odbor Skupštine zajednice je kolegijalni izvršni organ Skupštine.

Članove Izvršnog odbora Skupštine zajednice bira Skupština iz reda delegata na svojoj prvoj sjednici na vrijeme od četiri godine.

U Izvršni odbor Skupštine Zajednice bira se 7 delegata.

Član 38.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Zajednice saziva i predsjedava sjednicama i vrši i druge poslove koje mu Izvršni odbor stavi u zadatak.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Izvršnog odbora zamjenjuje potpredsjednik.

Član 39.

Poslove iz svog djelokruga Izvršni odbor vrši u sjednici. Sjednica se može održati ako istoj prisustvuje više od polovine članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član 40.

Izvršni odbor Skupštine Zajednice ima sljedeća prava i dužnosti:

- 1) utvrđuje nacрте i prijedloge samoupravnih opštih akata koje donosi Skupština ako to ne čini Skupština, odnosno drugi organ Skupštine Zajednice, kao i nacрте i prijedloge samoupravnih sporazuma o osnovama plana i nacрте i prijedloge srednjeročnih i dugoročnih planova Zajednice.
- 2) utvrđuje prijedlog programa djelatnosti, izvještaja o radu, finansijskog plana, završnog računa i drugih materijala koje razmatra Skupština zajednice,
- 3) sprovodi, odnosno stara se o sprovođenju odluka zaključaka i smjernica Skupštine zajednice,
- 4) odlučuje o zakupu poslovnih prostorija,
- 5) odlučuje o osiguranju stvari, osnovnih sredstava i drugih sredstava Zajednice,
- 6) raspoložu u okviru finansijskog plana sredstvima Zajednice u pojedinačnom iznosu do 100.000,00 dinara,
- 7) odlučuje o prodaji, otpisu i rešhodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara i o otpisu potraživanja u iznosu do 100.000,00 dinara,
- 8) podnosi Skupštini Zajednice izvještaj o svom radu,
- 9) odlučuje i rješava i o drugim pitanjima saglasno Zakonu, ovom Statutu i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

4. Odbori i komisije

Član 41.

Skupština Zajednice ima stalne odbore i komisije i komi za opšte narodnu odbranu i društvenu samozastitu.

Stalne komisije skupštine Zajednice su:

1. Komisija za normativnu djelatnost, programiranje i finansiranje
2. Komisija za rješavanje po žalbi protiv prvostepenog rješenja za priznavanje prava na socijalnu pomoć
3. Komisija za zaštitu lica ometenih u psihofizičkom razvoju djece omladine i zaštitu odraslih lica u stanju socijalne potrebe.
4. Komisije za dječiju zaštitu i ostvarivanje dodatka na djecu.

Komite, odbori i komisije biraju predsjednika i potpredsjednika na vrijeme od od dvije godine. Komisije, odbori i Komitet rada u sjednicama, a odluke donose većina prisutnih članova. Skupština Zajednice može po potrebi, obrazovati i drug povremena ili stalna tijala.

Član 42.

Komite za opštenarodnu odbranu i društvenu samozastitu ima 7 članova, od kojih se 5 bira iz reda delegata u Skupštini Zajednice. Sekretar Zajednice je član Komiteta.

Član Komiteta je i predsjednik organa za samoupravnu radničku kontrolu Zajednice.

Član Komiteta imenuju se na prijedlog Saveza komunistá.

5. Sekretar Zajednice

Član 43.

Zajednica ima sekretara, sekretara Zajednice imenuje Skupština na osnovu konkursa, saglasno zakonu i društvenom dogovoru o ostvarivanju kadrovske politike u opštini Lopare.

Za sekretara može biti imenovano lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu, pravnog pedagoškog i socijalnog smjera sa napunjene 3. godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i da posjeduje moralno-političke, kvalitete i organizacione sposobnosti.

Sekretar se imenuje na vrijeme od dvije godine i može biti još jedanput imenovan na istu tunkciju.

Član 44.

Sekretar Zajednice ima sljedeća prava i dužnosti:

1) Predstavlja i zastupa Zajednicu u svim imovinskim i drugim odnosima koji proizilaze iz poslovanja Zajednice u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

2) u saradnji sa predsjednikom Skupštine Zajednice i predsjednicima organa i tijela Skupštine priprema sjednice,

3) odgovoran je za zakonito poslovanje i izvršenje programa djelatnosti Zajednice,

4) Izvršava odluke i zaključke samoupravnih organa Zajednice,

5) Rukovodi radom Stručne službe Zajednice neposredno ili preko lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

6) zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Zajednicu na osnovu ovlašćenja datih od samoupravnih organa,

7) odgovoran je za tačno i blagovremeno informisanje samoupravnih organa Zajednice o poslovanju Zajednice i o činjenicama na osnovu kojih ovi organi donose odluke,

8) potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

9) odlučuje o korišćenju sredstava za reprezentaciju.

10. donosi rješenja za koja je zakonom, ovim Statutom, samoupravnim opštim aktima i drugim propisima ovlašćen,

11. stara se o provodjenju priprema za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, o pripremi prijedloga planova odbrane i drugih vanrednih prilika i njihovom ažuriranju i drugim poslovima i zadatcima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice,

12. obavlja i druge poslove koji su opštim propisima i drugim aktima Zajednice stavljeni u njegovu nadležnost.

Član 45.

Sekretar Zajednice je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 46.

Sekretar ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama Skupštine Zajednice i njenih organa i tijela i da učestvuje

u diskusijama, daje svoje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, ali bez prava odlučivanja.

Član 47.

Ako su opšti ili pojedinačni akti Skupštine i Izvršnog odbora Skupštine Zajednice, osim akata donesenih u upravnom postupku ili akata po kojima je za odlučivanje predviđena sudska nadležnost, u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice, sekretar Zajednice je dužan odmah upozoriti na to donosioca akta.

Ako i nakon upozorenja donosilac akta ostane pri svom stavu, sekretar Zajednice je dužan upozoriti nadležni organ društveno političke zajednice o donošenja nezakonitog akta.

Član 48.

Sekretar Zajednice se može razriješiti i prije isteka roka iz člana 43. ovog Statuta pod uslovom i na način utvrdjen opštim propisima.

Odluku o razrješenju sekretara donosi Skupština Zajednice.

Ako se sekretar Zajednice razriješava po svom zahtjevu prije isteka roka na koji je imenovan, Skupština ga može razriješiti odmah, a najkasnije u roku od šest mjeseci po podnošenju zahtjeva.

Član 49.

Odluku o imenovanju, odnosno razrješenju sekretara donosi Skupština Zajednice javnim glasanjem.

Odluka iz prethodnog stava je punovažna ako za nju glasa više od polovine ukupnog broja delegata u Skupštini Zajednice.

Član 50.

Ako na upražnjeno mjesto sekretara nije mogao biti blagovremeno imenovan sekretar, Skupština Zajednice imenuje, bez konkursa, vršioca dužnosti sekretara, ali najduže za šest mjeseci.

Član 51.

Ako sekretar po isteku mandata ne bude ponovo imenovan na tu dužnost ili prije isteka mandata bude razriješen od dužnosti ima pravo da radi na drugim poslovima i zadacima koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i drugim sposobnostima koje ima, Ako sekretar ne prihvati ponudjene poslove i zadatke, saglasno prethodnom stavu prestaju mu prava na radu i po osnovu rada danom isteka rola od šest mjeseci.

6. Samoupravna radnička kontrola

Član 52.

Radi što potpunijeg ostvarivanja samoupravnih prava radnika, radnih ljudi i građana utvrđenih u Samoupravnom sporazumu o osnivanju Zajednice i Statutu Zajednice, obrazuje se Odbor samoupravne radničke kontrole Zajednice.

Odbor samoupravne radničke kontrole Zajednice (u daljem tekstu: ima 5 članova koje biraju delegacije radnika, radnih ljudi i građana na vrijeme od dvije godine.

Član Odbora ne može biti delegat u Skupštini Zajednice.

Član 53.

Odbor vrši samoupravnu radničku kontrolu u pogledu sprovođenja Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice, ovog Statuta, drugih samoupravnih opštih akata Zajednice, društvenih dogovora, samoupravnih sporazuma, zakona i drugih propisa, odluka Skupštine i drugih organa Zajednice, saglasnosti akata i odluka samoupravnih organa sa opštim propisima, odgovornog i društveno-ekonomski cjelishodnog korišćenja društvenih sredstava, zakonitog i racionalnog rada u obavljanju stručnih, upravnih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova, te informisanja o radu Zajednice.

Odbor u ostvarivanju zadataka i poslova iz svog djelokruga, ukazuje samoupravnim organima na nepravilnost i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo ostklanjanje.

Odbor po potrebi, saradjuje sa organima društvenog nadzora i kontrole.

Član 54.

Zajednica obezbjeduju uslove rada Odboru (Komisiji).

Odbor obavještava Skupštinu i njene organe o svojim nalazima radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Odbor će da svojim nalazima obavijesti Skupštinu Zajednice, Skupština je dužna da razmotri date primjedbe i prijedloge i da se o njima izjasni na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko Skupština Zajednice ne prihvati prijedloge i primjedbe Odbora ili se po njima ne postigne saglasnost na zajedničkoj sjednici, Odbor će o spornim pitanjima obavijestiti delegacije radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 55.

Odbor ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Odbora biraju se iz reda članova Odbora na vrijeme od jedne godine i mogu biti još jedanput uzastopno birani na istu funkciju.

Član 56.

Bliže odredbe o izboru članova Odbora, postupku i načinu utvrđuje se samoupravnim opštim aktima u skladu sa zakonom.

IV JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 57.

U cilju obezbjedjivanja javnosti rada, Zajednica obavještava radnike, radne ljude i građane i javnost u cjelini, o programu i aktivnostima na poslovima socijalne zaštite, o izvršenju zadataka postavljenih u rezolucijama koje se odnose na oblast socijalne i dječije zaštite, a provodjenju društveno-dogovorene politike socijalne i dječije zaštite i o drugim značajnim pitanjima.

Član 58.

Informisanje o radu Saveza zajednica vrši se putem:

1. izvještaja, analiza, informacija i dr.,
2. javnih sredstava informisanja (štampa, radio, televizija i dr.),
3. drugih sredstava informisanja.

Član 59.

Obavezu i odgovornost za redovno objektivno potpuno i blagovremeno informisanje o radu Zajednice ima Skupština i Izvršni odbor Skupštine Zajednice i sekretar Zajednice.

Član 60.

Samoupravnim opštim aktom Zajednice uređuju se oblici informisanja saglasno opštim propisima.

V PCSLOVNA TAJNA

Član 61.

Kao poslovna tajna Zajednice smatraju se dokumenti i podaci čije bi saopštavanje van Zajednice nanijelo ili moglo nanijeti štetu Zajednici, kao i društvenoj zajednici.

Član 62.

Kao poslovna tajna smatraju se naročito dokumenti i podaci:

- 1) koje organi Zajednice proglase poslovnom tajnom,
- 2) dokumenti i podaci koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozastitu.

Kad Skupština Zajednice raspravlja o pitanjima iz prethodnog stava, može odlučiti da sjednicu drži bez prisustva javnosti.

Samoupravnim opštim aktom Zajednice utvrđice se postupak i mjere za čuvanje poslovne tajne.

Član 63.

Dokumente i podatke koji sadrže poslovnu tajnu mogu nadležnim organizacijama ili licima dati sekretar Zajednice ili lice koje on ovlasti, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.

VI ODNOSI ZAJEDNICE PREMA DRUŠTVENO-POLITIČKOJ
ZAJEDNICI, DRUŠTVENO-POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA
I DRUGIM SAMOUPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

Član 64.

Svoje odnose s delegacijama radnika, radnih ljudi i građana, društveno-političkim zajednicama, društvenim organizacijama i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama, Zajednica reguliše na osnovu zakona, Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice, ovog Statuta i drugih akata.

Član 65.

Osnovni principi na kojima počivaju međusobni odnosi Zajednice i Saveza zajednica su ravnopravnost, uzajamnost, solidarnost i zajedništvo interesa u oblasti socijalne i dječije zaštite, a uređuju se na principima sporazumijevanja i dogovaranja. Zajednica i svaka zajednica socijalne i dječije zaštite organizuju i iniciraju međusobnu saradnju i podstiču sporazumijevanje i dogovaranja.

Član 66.

Principi uzajamnosti i zajedništva u oblasti socijalne i dječije zaštite ostvaruju se na osnovu ravnopravnosti i solidarnosti, organizovanjem permanentnog sistema uzajamnog informisanja, razmjene iskustava i zajedničkim programima aktivnosti. U cilju razmjene iskustava o radu i metodama rada samoupravnih organa Zajednice i delegacija radnika, radnih ljudi i građana, na inicijativu Skupštine Zajednice ili njenih organa i tijela, može se sazvati zajednički sastanak predsjednika delegacija.

Član 67.

Skupština Zajednice i njeni izvršni organi ostvaruju saradnju sa Skupštinom opštine Lopare i njenim izvršnim organima u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa u ostvarivanju socijalne i dječije zaštite.

Član 68.

Zajednica saradjuje sa drugim zajednicama socijalne i dječije zaštite u cilju rješavanja zajedničkih potreba i interesa i planiranja zajedničkih aktivnosti u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Zajednica ostvaruje saradnju sa organizacijama udruženog rada i njihovim asocijacijama, zajednicama i udruženjima o pitanjima od zajedničkog interesa sa područja opštine Lopare.

Član 69.

U procesu pripremanja i izgradnje stavova, usaglašavanja i iskazivanja zajedničkih i opštih društvenih interesa u radu Skupštine Zajednice obezbjeđuje se učešće društveno-političkih organizacija.

Skupština Zajednice obavještava organizacije iz prethodnog stava o mjestu i vremenu održavanja svojih sjednica na kojima će se razmatrati pitanje od zajedničkog interesa.

Skupština Zajednice obavezna je u postupku donošenja odluka i zaključaka razmatrati stavove, prijedloge i mišljenja društveno-političkih organizacija koji se odnose na oblast socijalne i dječije zaštite na prvoj narednoj sjednici i obavjestiti ih od donesenim zaključcima i preduzetim mjerama

Član 70.

Skupština Zajednice podnosi Skupštini opštine Lopare izvještaj o sprovođenju politike socijalne i dječije zaštite i o drugim pitanjima kada to zahtjeva Skupština opštine Lopare.

VII. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

Član 71

U skladu sa opštim privrednim i društvenim razvojem predviđenim društvenim planom Republike i opštine Lopare Zajednica na principima samoupravnog sporazumjevanja, donosi srednjoročni i dugorični plan, u skladu sa zakonom.

Član 72.

Plan Zajednice je osnovni samoupravni i društveno-ekonomski akt po kojem se posluje u određenom vremenskom periodu. Izvršavanje planskih zadataka bliže se razradjuje i utvrđuje programom djelatnosti koji se odnosi za period od godinu dana.

Član 73.

Odluku o pripremanju plana Zajednice donosi Skupština Zajednice.

Aktom iz prethodnog stava utvrđuje se organ odgovoran za pripremanje plana Zajednice i rok u kojem se podnosi prijedlog plana, te utvrđuju elementi za pripremanje samoupravnog sporazuma o osnovama plana u skladu sa zakonom.

Član 74.

Organ odgovoran za pripremanje plana Zajednice utvrđuje program rada na pripremanju plana, organizuje i usmjerava rad samoupravnih organa Zajednice u postupku pripremanja plana, obezbjeđuje sprovođenje samoupravnog sporazumjevanja o osnovama plana i vrši i druge poslove vezane za izvršenje programa rada na pripremi plana.

Član 75.

Srednjoročni plan zajednice donosi se za period od pet godina, a najkasnije dva mjeseca prije završetka tekućeg srednjoročnog plana.

Član 76.

Godišnjim planom Zajednice utvrđuje se realizacija planskih zadataka zajednice u godini u kojoj se donosi, a donosi se najkasnije do isteka tekuće godine za narednu godinu.

Prijedlog godišnjeg plana sa prijedlogom visine i osnovnih namjena sredstava za finansiranje djelatnosti Zajednice dostavlja se delegacijama na izjašnjavaње, saglasno zakonu.

Srednjoročni i dugoročni plan i godišnji plan Zajednice donosi Skupština Zajednice.

Prava i obaveze utvrđene planom obavezuju Skupštinu Zajednice i njene organe i tijela.

Član 77.

Godišnji plan može se u toku godine mijenjati ako nastupa okolnosti bitne za izmjenu po postupku utvrđenom za njegov donošenje.

Član 78.

Najmanje jedanput godišnje Zajednica vrši analizu ostvarivanja programa djelatnosti, utvrđuju konkretne zadatke i donosi smjernice radi njegovog ostvarivanja.

Član 79.

Program djelatnosti sadrži vrstu i obim pojedinih zadataka iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Program djelatnosti čini osnovu za utvrđivanje visine sredstava za finansiranje Zajednice.

VIII FINANSIRANJE I FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 80.

Sredstva za socijalnu i dječiju zaštitu obezbjedjuju se iz doprinosa u skladu sa zakonom i srednjoročnim planom Zajednice i društvenim dogovorom o ostvarivanju politike i sredstava za finansiranje opštih društvenih i zajedničkih potreba u tekućoj godini.

Stopu doprinosa saglasno prethodnom stavu, utvrđuje Skupština Zajednice uz saglasnost Skupštine opštine Lopare.

Do donošenja inansijskog plana za tekuću godinu, najduže do kraja februara tekuće godine, finansiranje Zajednice vrši se po odluci o privremenom finansiranju.

Član 81.

Sredstva za rad Zajednice koriste se za:

- 1) finansiranje poslova i zadataka, odnosno godišnjeg plana Zajednice,
- 2) rad samoupravnih organa Zajednice,
- 3) rad Stručne službe Zajednice kojoj se obezbjeđuju sredstva za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba
- 4) ostale namjene koje utvrdi Skupština Zajednice.

Član 82.

U toku godine Skupština Zajednice može, po potrebi, na prijedlog Izvršnog odbora Skupštine Zajednice, vršiti izmjene finansijskog plana.

U okviru namjene utvrdjenih finansijskim planom Zajednice, Izvršni odbor Skupštine donosi odluku o visini sredstava potrebnih za izvršenje programskih zadataka zajednice.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Zajednice je sekretar Zajednice.

Član 83.

Po isteku svake kalendarske godine donosi se završni račun svih sredstava Zajednice.

Završni račun Zajednice utvrđuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice utvrđuje periodični obračun o finansijskom poslovanju Zajednice.

Član 84.

Zajednica je dužna da sredstvima racionalno raspolaže.

Član 85.

Bliže odredbe o finansijskom poslovanju uređuje se samoupravnim opštim aktom Zajednice.

IX OPŠTENARODNA ODBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA

Član 86.

Nosioci priprema za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu u Zajednici su: Skupština Zajednice, Komitet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, sekretar Zajednice i Stručna služba Zajednice.

Član 87.

Skupština Zajednice u okviru svojih prava i ovlašćenja obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- 1) utvrđuje planove i mjere u oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite,

2) odlučuje o finansijskim sredstvima za izvršenje zadataka zajednice i njegovih organa od interesa za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu,

3) odlučuje o podacima iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite koji se smatraju tajnom, te o mjerama za čuvanje tajne,

4) donosi samoupravne opšte i druge akte iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u skladu sa zakonom, drugim propisima, te smjernicama i uputstvima nadležnih organa.

Odluke Skupštine Zajednice iz prethodnog stava obavezne su za sve organe Zajednice i Stručnu službu.

Član 38.

Komiteta za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu obezbjedjuje organizovanje i ostvarivanje jedinstvenog sistema opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u pripremama i u akcijama, usmjerava i koordinira mjere i aktivnosti u ostvarivanju ciljeva i zadataka opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, operativno-politički prati i procjenjuje situaciju od značaja za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, obezbjedjuje aktivnost svih organa i tijela u Zajednici u provodjenju priprema za odbranu, ostvarivanju društvene samozaštite i provodjenju utvrdjene politike i mjera društvene samozaštite, koje u skladu sa propisima, utvrđuje nadležni organ opštine Lopare, usmjerava i koordinira aktivnost na izradi i uskladjivanju planova odbrane i planova za druge vanredne prilike i vrši druge poslove i zadatke utvrdjene zakonom, planovima i odlukama opštine Lopare.

Komiteta je za svoj rad odgovoran Skupštini Zajednice.

Član 89.

Način ostvarivanja poslova i zadataka iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u Zajednici bliže se odredjuje samoupravnim opštim aktom Zajednice.

X DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH SAMOUPRAVNIH OPŠTIH AKATA

Član 90.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta Zajednice može podnijeti svaki delegat u Skupštini Zajednice, delegacija, kolegijalni organ Skupštine i sekretar Zajednice.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu teksta prijedloga Statuta Zajednice podnosi se u obliku amandmana. Amandman se podnosi u pisanoj formi.

Član 91.

Izmjene i dopune Statuta i drugih samoupravnih opštih akata vrši se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Član 92.

Prijedlog samoupravnih opštih akata utvrđuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.

Član 93.

O pokretanju postupka za donošenje samoupravnih opštih akata ili za njihovu izmjenu ili dopunu odlučuje Skupština u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

Ukoliko se prijedlog za pokretanje postupka za donošenje ili izmjenu ili dopunu samoupravnog opšteg akta ne usvoji, Skupština Zajednice je dužna izvjestiti podnosioca prijedloga o razlozima neprihvatanja prijedloga.

Član 94.

Statut i drugi samoupravni opšti akti kojima se regulišu prava i obaveze u ostvarivanju socijalne zaštite, dječije zaštite, dodatka na djecu i jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta objavljuje se u "Službenom glasniku Skupštine opštine Lopare".

Samoupravni opšti akti Zajednice stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ako postoje naročito pravdani razlozi, samoupravni opšti akt Zajednice stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

XI STRUČNA SLUŽBA SAVEZA ZAJEDNICA

Član 95.

Za obavljanje stručnih, upravnih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova Zajednica ima Stručnu službu.

Radnici Stručne službe, saglasno Ustavu i Zakonu, obrazuju Radnu zajednicu.

Neotudjiva samoupravna prava radnici Radne zajednice ostvaruju na osnovu samoupravnih opštih akata Radne zajednice u skladu sa Ustavom, Zakonom, ovim Statutom i samoupravnim sporazumom.

Član 96.

Medjusobna prava, obaveze i odgovornosti radnika Radne zajednice Stručne službe i Zajednice uređuju se samoupravnim sporazumom.

Samoupravnim sporazumom iz prethodnog stava regulišu se naročito:

- 1) poslovi i zadaci koji Radna zajednica obavlja za Zajednicu,
- 2) programiranje rada Stručne službe,
- 3) kriteriji i mjerila za utvrđivanje dohotka na principima slobodne razmjene rada,
- 4) odredbe o sredstvima Zajednice koje Zajednica povjerava Stručnoj službi na rukovanje,
- 5) obaveze o naknadi štete koju radnici Radne zajednice pričine Zajednici,

- 6) obaveze Zajednice u preduzimanju mjera na unapređenju rada Stručne službe,
- 7) planiranje i podnošenje izvještaja o radu Stručne službe,
- 8) čuvanje dokumentacije Zajednice,
- 9) način rješavanja međusobnih sporova,
- 10) druga pitanja od zajedničkog interesa.

Član 97.

Organizacija Stručne službe utvrđuje se odlukom koju donosi Skupština Zajednice.

Sistematizaciju poslova i zadataka u Stručnoj službi utvrđuje svojim samoupravnim opštim aktom Radna zajednica uz saglasnost Izvršnog odbora Skupštine Zajednice.

Član 98.

Na osnovu programa djelatnosti Zajednice, Stručna služba donosi plan rada kojim se bliže uredjuju i razradjuju poslovi i zadaci i druga pitanja vezana za izvršenje programa djelatnosti Zajednice.

Saglasnost na plan rada Stručne službe daje Izvršni odbor Skupštine Zajednice.

Na zahtjev Skupštine Zajednice Stručna služba je dužna podnijeti izvještaj o svom radu.

Član 99.

Sredstva za rad Stručne službe obezbjedjuje Zajednica.

Član 100.

Prostorije, inventar i opremu za rad Radne zajednice obezbjedjuje Zajednica.

Sredstva za materijalne troškove Radne zajednice obezbjedjuje Zajednica, ukoliko nije drukčije određeno.

Nadležni organ Zajednice utvrđuje visinu dnevnica, putnih troškova i drugih naknada i izdataka radnika Radne zajednice koji terete materijalne troškove, a ostvaruje se u izvršenju programa djelatnosti Zajednice.

Član 101.

Samoupravna opšta akta Radne zajednice koja podliježu saglasnost Skupštine ili njenih organa ili tijela ne mogu stupiti na snagu prije pribavljanja saglasnosti.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 102.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Samoupravne interesne zajednice socijalne i dječije zaštite Lopare "Službeni glasnik opštine Lopare" broj:9/79.

Član 103.

Ovaj Statut potvrđuje Skupština opštine Lopare.

Član 104.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Skupštine opštine Lopare".

Samoupravna interesna zajednica
socijalne i dječije zaštite
L o p a r e

Broj:387/85

Datum:3.7.1985.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ZAJEDNICE

Senija Mehanović, s.r.

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o samoupravnim interesnim zajednicama obrazovanja i vaspitanja /"Službeni list SRBIH", broj 7/75/, člana 56. stav 3. Odluke o Izvršnom odboru Skupštine opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 10/79/, i člana 98. Poslovnika Izvršnog odbora Skupštine opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/83/, Izvršni odbor opštine Lopare na sjednici od 16. jula 1985. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE SEKRETARA
UDRUŽENJA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA
OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA T U Z L A

I

DAJE SE saglasnost na imenovanje ABADŽIĆ MARKA, nastavnika iz Srebrenika za sekretara Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Izvršni odbor

Broj: 02-396

Datum, 16.7.1985.godine

PREDSJEDNIK

IZVRŠNOG ODBORA

Hajrudin Imširović

Na osnovu člana 27. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", broj 38/78) i člana 239. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78 i 18/83) Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća Mjesnih zajednica održanoj dana 28.06.1985. godine i Vijeća udruženog rada u održanoj dana 09.07.1985. godine u ravnopravnom djelokrugu, donijela je

Z A K L J U Č A K

ODOBRAVA SE zamjena zemljišta kojim raspolaže opština Lopare, a za potrebe izgradnje puta Lukavica-Sibošnica za zemljište ALEKSIĆ (Čede) MITRA iz Lukavice, i to:

- zemljište označeno kao k.č.br. 116/11, oranica zv. "Luka" u pov. od 400 m² koja nastaje cijepanjem parcele označene kao k.č.br. 116/1 upisane u p.l.br. 271/03 k.o. Nahvioci na imenu Skupština opštine Lopare, a u zk.ul.br. 456 za nekretnine Aleksić (Čede) Mitra označene kao:

- k.č.br. 113/3 njiva zv. "Okolo kuće" u pov. od 365 m²,

- k.č.br. 113/4 njiva zv. "Okolo kuće" u pov. od 315 m² upisane u p.l.br. 394/01 k.o. Nahvioci na imenu Aleksić (Čede) Mitra, a u zk.ul.br. 373 k.o. Nahvioci.

Ovlašćuje se predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Lopare da može u ime Skupštine opštine zaključiti ugovor o kupoprodaji.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Kroz zemljište navedeno u dispozitivu ovog zaključka čiji je vlasnik Aleksić (Čede) Mitar iz Lukavice treba da se izgradi dio puta Lukavica-Sibošnica. Navedeno zemljište se nalazi u Sibošnici i tu je vlasnik namjeravao izgraditi porodično-stambeni objekat. Usled hitnosti radova na navedenom putu, da bi se što prije riješili imovinsko-pravni odnosi na navedenom zemljištu odlučeno je da se sa vlasnikom sklopi ugovor o zamjeni zemljišta, kojim se njemu daje zemljište iz dispozitiva ovog zaključka kojim raspolaže opština Lopare, a on daje svoje zemljište iz dispozitiva ovog zaključka u društvenu svojinu, s pravom raspolaganja opština Lopare, s tim što su prethodno obavljani razgovori sa vlasnikom zemljišta koji je i tražio da mu se što prije obezbijedi drugo odgovarajuće zemljište kako bi odmah pristupio izgradnji porodično-stambenog objekta.

S obzirom da su prethodno obavljani razgovori sa vlasnikom zemljišta Aleksić (Čede) Mitrom i da je njegovo zemljište iz dispozitiva ovog zaključka potrebno za izgradnju puta Lukavica-Sibošnica, te da opština Lopare raspolaže sa odgovarajućim zemljištem za izgradnju porodično-stambene zgrade to je Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica i Vijeća udruženog rada u ravnopravnom djelokrugu da se izvrši zamjena zemljišta iz dispozitiva ovog zaključka pa je u smislu člana 5. stav 2. i člana 27. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", broj 38/78), donesen zaključak kao u dispozitivu.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba niti se može voditi upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: 477-74/II-2-440

Datum: 09. juli 1985. godine

PRESJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RAD
Jokanović Milan, s.r.

PRESJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Milovanović Zdravko, s.r.

PRESJEDNIK
VIJEĆA MJEŠNIH ZAJEDNICA
Delić Cvjetko, s.r.